



SOL·LICITUD DE SUBVENCION **An 2018**

1. Donades d'identificacion dera Entitat sollicitant.

Nòm dera entitat Federació Catalana d'Esports d'Hivern
Adreça Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E de Barcelona (CP 08018)
Telefon 934 155 544 NIF Q 5856328 I
Mail info@fkeh.cat
Representant Sr. Oscar Cruz i Dalmau - President

2. Motiu dera sollicitud de subvencion.

Data de celebración 3 i 4 de Març de 2018

Lòc de celebración Beret

Explicacion dera activitat o acte e motiu peth quau s'organize

Campionats d'Espanya de Trineus amb Gossos a Beret

Es tracta de dos dies de competició emblemàtics que es venen repetint fa un gran número d'hiverns a casa nostra i que gaudeixen d'un escenari de somni a les meravelloses instal·lacions araneses.

Som moltes les entitats que estem aportant recursos econòmics, materials i humans a aquesta gran fita ja que la estructura organitzativa ho requereix. El compromís del Comitè Organitzador és dur a terme una competició eficient fent servir els mínims recursos necessaris i aconseguir la qualitat òptima.

Pressupòst totau de despenes 17.050,00 euros

Aportacion economica dera Entitat organitzadora 12.300,00 euros
(FCEH + RFEDI)

D'autres possibles aportacions, indicant es Institucions autrejadores

Subvencion que se sollicite 2.000 euros

Nombre previst de participants 140 participants

Entitats que tanben col·laboren o participen ena organitzación

Estació d'Esquí Baqueira Beret

Real Federación Española de Deportes de Inverno

Club Gos Artic (adherit a la FCEH)

3. Desglossament deth pressupòst.

Ingressi: 17.050,00 euros

Inscripcions	1.250,00
Affinity Pectare	1.500,00
Ajuntament Nau Aran	2.000,00
Subvenció RFEDI	6.200,00
<hr/>	
Aportació FCEH	6.100,00

Despenes: 17.050,00 euros

Alberg Era Garona	2.805,00
Dietes pistes	1.750,00
Gasoil i peatges	1.275,00
Hotel Montarto	680,00
Cronometratge	1.500,00
Veterinari	725,00
Equip de so / TV i Foto	1.200,00
Controls de carrera	650,00
Pancarteria	700,00
Motos de neu	350,00
Lloguer Estadi Baqueira Beret	3.090,00
Trofeus	1.675,00
Dorsals	400,00
Lloguer de vehicles	250,00

4. Declaracion

Eth/Era jos-signant Oscar Cruz i Dalmau Damb DNI 6112835C, domiciliat Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E

de Barcelona telefono 934 155 544 en qualitat de (cargue que ocupe) **President**

dera Entitat o Associacion **Federació Catalana d'Esports d'Hivern**

o en nòm pròpi, sollicite subvencion peth motiu més ensús especificat, e assumint totes es responsabilitats que se poguen derivar dera sua realizacion, se compromet a complir era normativa legau vigenta entad aquesta sòrta d'ajuts e DECLARE:

- Qu'es donades contengudes en aquesta sollicitud e es documents que se i adjunhen corresponen ara activitat que se vò realizar.
- Que non se trape incors en cap des supòsits que dispause er art. 13.2 der Lei 38/2003, Generau de Subvencions.

- Que non è/auem contret cap deute damb era Isenda Estatau, ne damb era Generalitat de Catalunya, de damb eth Conselh Generau d'Aran ne damb era Seguretat Sociau.
- Que accepti/acceptam era subvencion que se mos pogue autrejar atau coma es condicions fixades entath sòn autrejament.
- Que è/auem sollicitat o obtengut es ajudes següents entara realizacion dera activitat pera quau se sollicite er ajut:

Entitat ara que s'a sollicitat	Impòrt autrejat/sollicitat
Subvenció RFEDI	6.200 euros

- Que auem es libres comptables ath dia.
- Que non a contret cap deute damb er Ajuntament de Naut Aran ne damb es sòns organismes autònoms ne societats mercantiles qu'en depenen e que, en cas que se li autrege er ajut, se compromet a:
 - 1) Hèr a constar en toti es impresi que se hèsquen damb motiu dera activitat subencionada, o en quinsevolh d'aute miei de difusion: **"Damb eth supòrt der Ajuntament de Naut Aran"**.
 - 2) Aportar es documents e factures acreditatives dera despena hèta (originau o còpia compulsada) cossent damb eth pressupòst estimatiu presentat damb era sollicitud.

Salardú, Naut Aran 26 de novembre de 2018

Segèth dera Entitat o Associacion

Signatura deth sollicitant



Illustre Sr. Alcalde der Ajuntament Naut Aran



SOL·LICITUD DE SUBVENCION **An 2018**

1. Donades d'identificacion dera Entitat sol·licitant.

Nòm dera entitat Federació Catalana d'Esports d'Hivern
Adreça Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E de Barcelona (CP 08018)
Telefon 934 155 544 NIF Q 5856328 I
Mail info@fceh.cat
Representant Sr. Oscar Cruz i Dalmau - President

2. Motiu dera sol·licitud de subvencion.

Data de celebració Any 2018
Lòc de celebració Salardú - Naut Aran
Explicacion dera activitat o acte e motiu peth quau s'organize

Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d'Esports d'Hivern de la Val d'Aran.

Espai que ofereix els serveis i mitjans necessaris per l'entrenament esportiu i, a la vegada, permet compaginar perfectament els aspectes acadèmics. Està centrat en l'etapa de formació anomenada "tecnificació" prèvia a l'alt rendiment, i per tant comprèn les categories juvenils o juniors. Per ser un membre del Centre cal superar unes proves d'accés.

El Centre de la Val d'Aran està dirigit pel Conselh Generau d'Aran, que estableix l'estructura i coordina tots els serveis. Per exemple, la residència esportiva ubicada a la Vall Blanca, on els esportistes que ho necessitin tindran la seva segona casa, disposen d'una habitació compartida amb altres esportistes, zones d'estudi i ski-room. Així mateix, els esportistes disposen d'un programa d'adaptació i seguiment acadèmic, el transport a pistes, l'atenció mèdica i fisioterapèutica necessària, i una àrea de suport científic amb les especialitats necessàries com són la psicologia esportiva, la biomecànica o la fisiologia de l'entrenament.

La FCEH en col·laboració amb el Consell Català de l'Esport i la Real Federación Española de Deportes de Invierno es responsabilitza de la Direcció Tècnica elaborant els programes d'entrenament adequats per aquests esportistes i el calendari de competició.

Els esportistes tenen un programa d'entrenaments en neu que realitzen principalment a l'estació de Baquèira-Beret, uns

entrenaments en sec que realitzen a les instal·lacions de Vielha i del Naut Aran on també aprofiten els espais naturals. Tot plegat, coordinat amb les classes d'ESO i Batxillerat a l'IES d'Aran a Vielha, o amb estudis universitaris a través de la UOC.

Actualment hi participen esportistes d'esquí alpí.

Pressupòst totau de despenes 665.397,71 euros

Aportacion economica dera Entitat organitzadora 214.650,00 euros

D'altres possibles aportacions, indicant es Institucions autejadores

	62.926,48
Aportació Conselh Generau d'Aran	€
	272.261,23
Aportació Consell Català de l'Esport	€
	25.000,00
Aportació Diputació de Lleida	€
Real Federación Española de Deportes de Invierno	90.560,00 €

Subvencion que se sollicite 10.000,00 euros

Nombre previst de participants 10 participants

Entitats que tanben col·laboren o participen ena organització

Conselh Generau d'Aran

Consell Català de l'Esport

Real Federación Española de Deportes de Invierno

Diputació de Lleida

Estació d'Esquí Baqueria Beret

3. Desglossament deth pressupòst.

Ingressi: 665.397,71 euros

	204.650,00
Aportació FCEH	€
	62.926,48
Aportació Conselh Generau d'Aran	€
	272.261,23
Aportació Consell Català de l'Esport	€
Real Federación Española de Deportes de Invierno	90.560,00
	€

Diputació de Lleida	25.000,00 €
Aportació Ajuntament de Naut Aran	10.000,00 €

Despenes: 665.397,71 euros

Estructura tècnic	150.313,00 €
Activitat Tècnica	263.141,23 €
Tutorització i residència	18.089,50 €
Instal·lacions i material	39.942,14 €
Activitat Física	7.018,00 €
Residència esportistes i tècnics	64.995,18 €
Direcció del programa	24.655,75 €
Estructura suport (psicologia esportiva i fisio)	17.400,00 €
Suport a l'entrenament	14.036,00 €
Transports	47.017,00 €
Altres	18.789,91 €

4. Declaracion

Eth/Era jos-signant Oscar Cruz i Dalmau Damb DNI 6112835C, domiciliat Rambla Guipuscoa 23-25, 1er E de Barcelona telefono 934 155 544 en qualitat de President dera Federació Catalana d'Esports d'Hivern o en nòm pròpi, sollicite subvencion peth motiu més ensús especificat, e assumint totes es responsabilitats que se pogueu

derivar dera sua realizacion, se compromet a complir era normativa legau vigenta entad aguesta sòrta d'ajuts e DECLARE:

- Qu'es donades contengudes en aguesta sollicitud e es documents que se i adjunhen corresponen ara activitat que se vò realizar.
- Que non se trape incors en cap des supòsits que dispause er art. 13.2 der Lei 38/2003, Generau de Subvencions.
- Que non è/auem contret cap deute damb era Isenda Estatau, ne damb era Generalitat de Catalunya, de damb eth Conselh Generau d'Aran ne damb era Seguretat Sociau.
- Que accepti/acceptam era subvencion que se mos pogue autrejar atau coma es condicions fixades entath sòn autrejament.
- Que è/auem sollicitat o obtengut es ajudes següents entara realizacion dera activitat pera quau se sollicite er ajut:

Entitat ara que s'a sollicitat	Impòrt autrejat/sollicitat
Consell Català de l'Esport	174.000,00€

- Que auem es libres comptables ath dia.
- Que non a contret cap deute damb er Ajuntament de Naut Aran ne damb es sòns organismes autònoms ne societats mercantiles qu'en depenen e que, en cas que se li autrege er ajut, se compromet a:
 - 1) Hèr a constar en toti es impresi que se hèsquen damb motiu dera activitat subencionada, o en quinsevolh d'aute miei de difusion: **"Damb eth supòrt der Ajuntament de Naut Aran"**.
 - 2) Aportar es documents e factures acreditatives dera despena hèta (originau o còpia compulsada) cossent damb eth pressupòst estimatiu presentat damb era sollicitud.

Salardú, Naut Aran 26 de novembre de 2018

Segèth dera Entitat o Associacion

Signatura deth sollicitant



Segèth dera Entitat o Associacion

Signatura deth sollicitant

Illustre Sr. Alcalde der Ajuntament Naut Aran